

597.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Prolašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na četvrtoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 29. maja 2012. godine.

Broj: 01-681/2
Podgorica, 4. juna 2012. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na četvrtoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 29. maja 2012. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Član 1

U Zakonu o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 73/08 i 20/11) u članu 3 stav 1 alineja 3 poslije riječi “revizije” dodaju se riječi: “(u daljem tekstu: Centralna jedinica za harmonizaciju).”

Član 2

U članu 4 tačka 3 mijenja se i glasi:

“**3) razumna uvjerenost** je zadovoljavajući stepen sigurnosti koji obezbjeđuje uspostavljen sistem unutrašnjih kontrola u pogledu ostvarivanja postavljenih ciljeva u okviru poslovanja subjekta.”

Član 3

Član 15 mijenja se i glasi:

“Rukovodilac subjekta dužan je da Centralnoj jedinici za harmonizaciju dostavi:

- kvartalne izvještaje o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola, najkasnije do 10. u prvom mjesecu narednog kvartala za prethodni kvartal i
- godišnji izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola do kraja januara tekuće za prethodnu godinu.

Odredba stava 1 alineja 1 ovog člana ne odnosi se na Skupštinu Crne Gore, Ustavni sud Crne Gore, sudske organe i državna tužilaštva, Državnu revizorsku instituciju, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, nezavisna regulatorna tijela, akcionarska društva i druga pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio.

Organi i organizacije iz stava 2 ovog člana, osim akcionarskih društava i drugih pravnih lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, izvještaj iz stava 1 alineja 2 ovog člana dostavljaju nadležnim tijelima Skupštine Crne Gore, uz godišnji izvještaj o radu.

Akcionarska društva i druga pravna lica iz stava 2 ovog člana izvještaj iz stava 1 alineja 2 ovog člana dostavljaju skupštini akcionara, odnosno osnivaču uz godišnji izvještaj o radu.

Sadržaj izvještaja i način izvještavanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.”

Član 4

U članu 18 stav 1 tačka 2 briše se.

Član 5

U članu 28 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju dužan je da izvještaje iz stava 1 tačka 2 ovog člana dostavi na zahtjev Centralnoj jedinici za harmonizaciju.”

Član 6

Član 30 mijenja se i glasi:

“Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnji revizori dužni su da čuvaju tajnost podataka i informacija do kojih su došli u vršenju revizije.

Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnji revizori dužni su da čuvaju dokumentaciju do koje su došli u vršenju revizije.

Način i rokove čuvanja dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.”

Član 7

U članu 31 riječi: “Ministarstva finansija” brišu se.

Član 8

Član 32 mijenja se i glasi:

“Rukovodilac subjekta dužan je da Centralnoj jedinici za harmonizaciju dostavi:

- kvartalni izvještaj o radu unutrašnje revizije i preduzetim aktivnostima na sprovođenju datih preporuka unutrašnje revizije, najkasnije do 10. u prvom mjesecu narednog kvartala za prethodni kvartal i
- godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije, do kraja januara tekuće za prethodnu godinu.

Odredba stava 1 alineja 1 ovog člana ne odnosi se na Skupštinu Crne Gore, Ustavni sud Crne Gore, sudske organe i državna tužilaštva, Državnu revizorsku instituciju, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, nezavisna regulatorna tijela, akcionarska društva i druga pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio.

Organi i organizacije iz stava 2 ovog člana, osim akcionarskih društava i drugih pravnih lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, izvještaj iz stava 1 alineja 2 ovog člana dostavljaju nadležnim tijelima Skupštine Crne Gore, uz godišnji izvještaj o radu.

Akcionarska društva i druga pravna lica iz stava 2 ovog člana izvještaj iz stava 1 alineja 2 ovog člana dostavljaju skupštini akcionara, odnosno osnivaču uz godišnji izvještaj o radu.

Sadržaj izvještaja i način izvještavanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.”

Član 9

U članu 37 stav 1 mijenja se i glasi:

“Subjekti iz člana 2 ovog zakona koji koriste sredstva Evropske Unije, prilikom utvrđivanja aktivnosti finansijskog upravljanja i kontrole i aktivnosti unutrašnje revizije, naročito u procesu planiranja i izvještavanja u odnosu na ta sredstva, dužni su da primijene i zahtjeve utvrđene od strane Evropske komisije.”

Član 10

U članu 38 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

“9) sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije kod subjekata, u cilju poboljšanja metodologije i standarda rada;“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Sagledavanje kvaliteta sistema iz tačke 9 ovog člana vrši se na osnovu metodologije koju utvrđuje Ministarstvo finansija.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 32-3/12-1/4

EPA 837 XXIV

Podgorica, 29. maja 2012. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.